



CRNA GORA  
OPŠTINA BUDVA

**Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj**

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: [urbanizam.bd@budva.me](mailto:urbanizam.bd@budva.me)

Broj: 06-332/21-914/3

Budva, 05.04.2022.godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu GREGOVIĆ FILIPA na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19, 75/19, 116/20, 76/21 i 141/21), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje („Službeni list CG“ br. 56/18) i **DUP "PETROVAC – šira zona"** ("Službeni list CG-opštinski propisi" br. \*), evidentiranog u elektronskom Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**  
za izradu tehničke dokumentacije za  
**rekonstrukciju objekta**

**1. URBANISTIČKA PARCELA**

**Blok broj: 9**

**Urbanistička parcela broj: 6 koju čini dio katastarske parcela br. 849 KO Petrovac**

U tabelamom pregledu urbanističkih parametara nisu navedene katastarske parcele koje ulaze u sastav urbanističkih parcela. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

**2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI**

U listu nepokretnosti broj 978 za KO Petrovac, od 05.11.2021. godine, na katastarskoj parceli 849 upisano je dvorište površine 236m<sup>2</sup>, porodična stambena zgrada 129m<sup>2</sup> spratnosti P+1, pomoćna zgrada površine 10m<sup>2</sup> i garaža površine 29m<sup>2</sup>. U rubrici Podaci o teretima i ograničenjima upisano je više tereta i ograničenja, a kao vlasnik upisan je Gregović (Milan) Filip, podnosilac zahtjeva.

Rješenjem broj 14-9/192-67 od 09.08.1967. godine, Gregović Milanu iz Petrovca, odobrena je izgradnja stambenog porodičnog objekta na građevinskoj parceli označenoj u katastru kao česticama zemlje 604/1 i 636/2 KO Petrovac.

Rješenjem br. 35-UP/1-413/2 od 13.10.1975. godine, Gregović Mišu i Gregović Marici iz Petrovca, odobrena je izgradnja garaže bruto razvijene površine od 31.49 m<sup>2</sup> na građevinskoj parceli označenoj u katastru kao čestica zemlje 604/1 KO Petrovac.

Rješenjem br. 51-UP/1-62 od 31.01.1973. godine, Gregović Milanu iz Petrovca odobrena je upotreba porodično stambenog objekta sagrađenog na čestici zemlje 604/1 KO Petrovac.

Potrebno je uraditi indentifikaciju čestica zemlje 604/1 i 636/2 KO Petrovac u odnosu na novi katastar, u cilju povezivanja stare građevinske sa katastarskom parcelom 849 KO Petrovac. Identifikaciju izrađuje vještak geometarske struke ili ovlašćena geodetska organizacija.

Rješenjem br. 06-U-7/281 od 06.11.1986. godine, Gregović Milanu iz Petrovca odobrena je rekonstrukcija – dogradnja porodično stambenog objekta veličine gabarita u osnovi 31.81m<sup>2</sup>, spratnosti P+1, na građevinskoj parceli označenoj u novom katastru kao kp 849 KO Petrovac.

U cilju umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, potrebno je pribaviti Uvjerenje Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, kojom se potvrđuje da je na katastarskom planu iz 1966. godine na katastarskoj parceli br. 841 KO Petrovac postojao objekat ili potvrdu o uplati doprinosa za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta shodno ugovoru zaključenom sa SIŽ-om za izgradnju i komunalno-stambene poslove, odnosno potvrdu o uplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta shodno zaključenom ugovoru sa Sekretarijatom za investicije, odnosno Službom za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva.

**Postojeći objekat se rekonstruiše.**

### **3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA**

#### **Stanovanje**

Stambeni objekti u okviru granica DUP-a grade se uglavnom kao slobodnostojeći objekti, osim kada se grade kao objekti u nizu, uz saglasnost vlasnika – korisnika susjede parcele.

Svi planirani stambeni objekti u prizemlju mogu imati namjenu poslovanja sa maksimalnom visinom prizemlja 3.20m. Odnos stanovanja i djelatnosti koje su komplementane sa stanovanjem u okviru objekta namjenjenog stanovanju može da ide do 60:40. (tekstualni dio DUP-a, strana 60, 61)

### **4. PRAVILA PARCELACIJE**

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukturee, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu, prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG“ broj 29/07 i „Službeni list CG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18) . Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje.

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na



funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

## **5. PRAVILA REGULACIJE**

Prikazana su u grafičkom prilogu plana, karta br.7 Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora i definisana u tekstualnom djelu DUP-a, poglavlje 5.1 *Opšti urbanističko-tehnički uslovi* (tekstualni dio DUP-a, strana 55)

Objekti na urbanističkoj parceli postavljaju se:

- Kao slobodnostojeći (SO) – objekat ne dodiruje ni jednu granicu parcele;
- Kao objekat u nizu (ON) – objekat dodiruje jednu ili dvije bočne granice parcele.

Objekti u nizu mogu se graditi uz saglasnost vlasnika – korisnika susjednih katastarskih parcela. (tekstualni dio DUP-a, strana 55)

### **Građevinska linija (GL)**

Građevinske linije su definisane u grafičkom prilogu plana br.7 "Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata i uređenje prostora".

Građevinska linija je linija do koje je dozvoljeno građenje nadzemnog dijela objekta, a predstavlja rastojanje od regulacione linije, odnosno od saobraćajnice ili druge javne površine.

Podzemna građevinska linija je linija do koje je dozvoljeno građenje podrumске etaže objekata i može biti i u pojasu između građevinske i regulacione linije, a najviše na rastojanju 1,5m od regulacione linije.

Djelovi objekata sa ispadima čija je horizontalna projekcija veća od 1,2m, ne mogu prelaziti građevinsku, odnosno regulacionu liniju.

Građevinski elementi na nivou prizemlja mogu preći građevinsku, odnosno regulacionu liniju (računajući od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije građevinskog elementa), i to:

- Izlozi lokala do 0.3m, po cijeloj visini, kada najmanja širina trotoara iznosi 3.0m (ispod navedene širine trotoara nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u prizemlju);
- Izlozi lokala do 0.9m, po cijeloj visini, na dijelu trga ili u pješačkoj zoni;
- Transparentne bravarske konzolne nadstrešnice u zoni prizemne etaže do 2.0m, po cijeloj širini objekta, sa visinom iznad 2.5m;
- Platnene nadstrešnice sa masivnom bravarskom konstrukcijom do 1.0m od spoljne ivice trotoara sa visinom iznad 2.5m (na trgu ili pješačkoj zoni prema konkretnoj lokaciji);
- Konzolne reklame do 1.2m na visini iznad 2.5m. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.9. strana 58)

Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu do 0.90m, mogu se postaviti ispred građevinske linije, odnosno na dijelu šireg bočnog dvorišta, odnosno zadnjeg dvorišta. Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu veću od 0.90m, postavljaju se na građevinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta.

### **Bočna građevinska linija**

Rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta i linije susjedne parcele, prema tipu izgradnje iznosi:

- Za slobodnostojeće objekte (SO), na dijelu do bočne granice parcele pretežno sjeverne orijentacije iznosi najmanje 1,5m, odnosno na dijelu do bočne granice parcele pretežno južne orijentacije iznosi najmanje 2,5m;
- Za objekte u nizu (ON) koji su prvi ili posljednji u nizu, na dijelu do bočne granice parcele iznosi najmanje 2,5m;
- Za objekte u nizu (ON) koji nisu prvi ili posljednji u nizu, na dijelu do bočne granice parcele iznosi 1/2 dilatacije;
- Postojeći objekti čije je rastojanje do granice parcele manje od utvrđene vrijednosti, ne mogu na toj strani imati otvore čiji je parapet niži od 1,80m. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.3. strana 55)

### **Zadnja građevinska linija**

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 5,0 m. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.3. strana 55)

**Kota poda prizemlja objekta** određuje se u odnosu na kotu nivelete saobraćajnice, i to:

- Kota prizemlja novog objekta ne može biti niža od kote nivelete saobraćajnice;
- Kota prizemlja novog objekta može biti najviše do 1,2m viša od kote nivelete saobraćajnice;
- Za objekat koji ima indirektnu vezu sa saobraćajnicom, preko prilaznog puta, kota poda prizemlja utvrđuje se primjenom odgovarajućih pravila ovog poglavlja;
- Za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namjenu (poslovanje) kota prizemlja može biti viša od kote trotoara za najviše 0.2m. Svaka veća denivelacija, ali ne veća od 1.2m, savladava se unutar objekta. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.6. strana 56)

**Visina objekta** je rastojanje od kote saobraćajnice ili druge javne površine objekta do kote sljemena ili vijenca objekta. Ukoliko je saobraćajnica ili druga javna površina u nagibu, u odnosu na širinu parcele, kota nivelete saobraćajnice se uzima na mjestu polovine širine parcele.

Relativna visina objekta je ona koja se određuje prema drugim objektima ili širine regulacije, a definiše se kroz sljedeće odnose, i to:

- Visina novog objekta manja je od širine saobraćajnice;
- Visina novog objekta sa vijencem usklađuje se sa vijencem susjednog objekta;
- Kod zamjene graditeljskog fonda novi objekat zadržava visinu starog ili susjednog objekta. (tekstualni dio DUP-a, strana 56)

**Spratnost objekata** je iskazana brojem etaža u tabeli, i predstavlja ukupan broj etaža koji je dozvoljen za gradnju i ulazi u obračun urbanističkih parametara, a to su: suterenske etaže, prizemna etaža, spratne etaže i potkrovnna etaža, dok podrumске etaže ne ulaze u obračun. U spratnost objekta ne ulazi suterenska etaža ukoliko se koristi kao ostava ili garažni prostor visine ne veće od 2,40m. Predlaže se na parcelama čiji je nagib terena veći od 10° izgradnja objekata koji kaskadno prate liniju terena.


**Minimalna spratna visina** iznosi 3,0m. (tekstualni dio DUP-a, strana 57)

**Krov** objekata projektovati kao ravan ili kao kos (viševodan) sa nagibom najviše do 23° u zavisnosti od krovnog pokrivača.


Tavanski prostor se može iskoristiti kao korisna površina koja ne ulazi u dozvoljen broj etaža ali ulazi u obračun BRGP objekta sa 60% površine. Osvjetljenje tavanskog prostora se omogućava isključivo otvaranjem krovnih prozora ili povlačenjem etaže za najmanje 5.0m, tako da visina sljemena ne bude viša od 4.0m računajući od međuspratne konstrukcije najviše etaže – visina tavanskog prostora.

Najmanje rastojanje horizontalne projekcije strehe od granice susedne parcele iznosi 0.50m. Rješenjem kosih krovova susjednih objekata koji se dodiruju obezbjediti da se voda sa krova jednog objekta ne sliva na drugi objekat. (tekstualni dio DUP-a, strana 59)





(tekstualni dio DUP-a, strana 56)



## 6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m <sup>2</sup>	BRGP u m <sup>2</sup>	POVRŠINA POD OBJEKTIMA u m <sup>2</sup>	INDEKS IZGRADENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	SPRATNOST/BR.ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA br.6 u bloku 9	356	356	169	1	0.47	3

Urbanističko-tehnički uslovi se izdaju isključivo za definisane urbanističke parcele.

Bruto površina podzemnih etaža se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od njene namjene:

- ukoliko je namjena podzemnih etaža poslovna (trgovina ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu bruto građevinsku površinu računa i površina podzemne etaže.
- ukoliko je namjena podzemne etaže garaža, podrum ili instalaciona etaža i ukoliko visina garaže nije veća od 2,40m onda se njena površina ne računa u ukupnu bruto građevinsku površinu. (tekstualni dio DUP-a, strana 57)

Objekti u nizu mogu se graditi uz saglasnost vlasnika – korisnika susjednih katastarskih parcela.

U slučaju zamjene postojećeg graditeljskog fonda izgradnjom novih objekata primjenjuju se urbanistički parametri propisani za pripadajući blok. (tekstualni dio DUP-a, strana 58)

U granicama parcele, a u okviru dozvoljenog indeksa zasetosti i izgrađenosti parcele, mogu se pored glavnog objekta izgrađivati i objekti pratećeg sadržaja koji su u funkciji glavnog objekta. Objekti pratećeg sadržaja su spratnosti P+0, locirani iza glavnog objekta i na udaljenosti od najmanje 1.5m od granice susjedne parcele. Objekat može biti i na graničnoj liniji parcele uz saglasnost vlasnika – korisnika susjedne parcele. Izuzetno kada su objekti pratećeg sadržaja namijenjeni trgovini, ličnim i intelektualnim uslugama mogu se postaviti na građevinskoj liniji utvrđenoj ovim urbanističkim planom uz uslov da se formiraju kao sastavni dio glavnog objekta. (tekstualni dio DUP-a, strana 58)

Predlaže se na parcelama čiji je nagib terena veći od 10° izgradnja objekata koji kaskadno prate liniju terena. (tekstualni dio DUP-a, strana 57)

Na osnovu Izmjena i dopuna Pravilnika o bližem zadržaju i formi planskog dokumenta ("Službeni list CG" br.33/14) u nadzemne etaže računaju se: suteran, prizemlje i spratovi, a u podzemne etaže: podrum.

## 7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m<sup>2</sup> ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena  $\beta > 20^\circ$ , ako je dubina iskopa veća od  $H > 3m$ , ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi **Projekat zaštite temeljne jame**.

Za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u Glavnom projektu shodno Članu 68. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17 i 44/18, 63/18 i 11/19) i dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost.

## 8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“ broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu površine preko 400m<sup>2</sup> (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).



Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list CG" broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG" broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni list RCG" broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

## **9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE**

Pri projektovanju i izgradnji objekata koristiti savremene građevinske materijale, osim pri rekonstrukciji starih kamenih zgrada kada se koriste isključivo tradicionalni materijali. Oblikovanje i arhitekturu objekata prilagoditi karakteru primorskog naselja, kao i namjeni objekta. Završnu obradu fasada objekata predvidjeti kao malterisanu površina, bojenu bijelom bojom ili zidanu ili obložena kamenom.

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi", broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m<sup>2</sup> ugrađene kamene fasade.

## **10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE**

Urbanističke parcele se mogu ograđivati pod sledećim uslovima, i to;

- Parcela se ograđuje zidanom ogradom do visine od 0.50m (računajući od kote trotoara) koja na sebi može da ima transparentnu ogradu do visine 1.40m (računajući od kote trotoara) ili živom ogradom do visine 1.40m;
- Ograda se postavlja na regulacionu liniju i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje;
- Ograda se postavlja po graničnoj liniji parcele i to uz saglasnost susjeda;
- Zelene-žive ograde na dijelu susjednih parcela sade se po graničnoj liniji parcele, a zidane i transparentne ograde postavljaju se prema katastarskom operatu, i to tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koji postavlja ogradu;
- Ograde parcela na uglu ne mogu biti više od 0.50m računajući od kote trotoara, zbog zaštite vizuelne preglednosti raskrsnice;
- Kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije;
- Zatečene ograde koje odstupaju od navedenih pravila moraju se porušiti u cilju zaštite opšteg interesa (bezbjednost, estetski izgled i slično).

## **11. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE**

Opšte smjernice za uređenje zelenih površina:

1. usklađivanje kompozicionog rješenja zelenila sa namjenom zelenih površina
2. maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog zelenila u nova urbanistička rješenja
3. upotreba biljnih vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Predlaže se kaskadno uređenje parcele izgradnjom potpornih zidova od kamena kojima se formiraju terase širine od 3,0-5,0m sa zelenim zastorom na tamponu zemlje od 90-120cm koji obezbjeđuje zasad sitnim rastinjem (pomorandžie, oleandri).



## 12. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

Tip 2: pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

## 13. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Za turističke objekte površine veće od 1000m<sup>2</sup>, stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m<sup>2</sup> poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju („Službeni list CG“, 45/14).**

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijedenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“, 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: [www.epa.org.me](http://www.epa.org.me)



Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

#### **14. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG" br. 49/10 i 40/11, 44/17), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

#### **15. POTREBA IZRADA URBANISTIČKOG PROJEKTA**

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

#### **16. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI**

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu [www.epcg.me](http://www.epcg.me) i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu [www.ekip.me/regulativa/](http://www.ekip.me/regulativa/).

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me>.

Za pristupanje georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguće je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp>.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitarne



zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

## **17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

## **18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**

U okviru DUP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekata, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

## **19. SAOBRAĆAJNI USLOVI**

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjeđiti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Parkiranje ili garažiranje motornih vozila se obezbjeđuje na parceli, izvan javnih površina, prema sledećim kriterijumima:

Funkcija	Broj vozila
Stanovanje	1,5 mjesta/1 stambenoj jedinici ili turističkom apartmanu
Ugostiteljstvo i turizam	5 mjesta / 100 m <sup>2</sup> površine
Poslovni objekti	1 mjesto / 60-90 m <sup>2</sup> površine

Ukoliko stambena jedinica ili turistički apartman ima BRGP veću od 100m<sup>2</sup>, na svakih 50m<sup>2</sup> broj parking mjesta se povećava za 0,5.

Površina garaže u okviru suterenske etaže stambenih ili komercijalnih objekata, ne uračunava se pri utvrđivanju indeksa ili stepena izgrađenosti, odnosno stepena iskorišćenosti građevinske parcele.

## **20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA**

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).



Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

U slučaju da objekat ima poslovni prostor u prizemlju ili više od 10 stambenih jedinica, obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, („Službeni list CG“ broj 43/13 i 44/15).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17,18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

## 21. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetske efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snadbevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m<sup>2</sup> ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.



## 22. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

**Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predvideti na urbanističkoj parceli.** Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

## 23. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

### Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

### Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

### Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

## 24. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36.Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- **3. Područje opština se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara.**
- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.**

Preklapanjem geodetske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetne kat.parcele ne nalaze u trasama koridora infrastrukture i na zonama zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara u obuhvatu PPPNOP.



## 25. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko - tehničkih uslova i dostupni su na sajtu

[www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD](http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD) i [www.budva.me](http://www.budva.me)

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona i PPPNOP-om:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rešenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rešenja definisan je Stručnim uputsvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rešenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine. Uputstvo i Obavještenje su dostupni na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Idejno odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

## 26. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnog plana,  
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,  
Građevinska i upotrebna dozvola  
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
arch. Maja Tišma dipl.inž.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a





UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-16841/2021

Datum: 05.11.2021.

KO: PETROVAC

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 978 - IZVOD**

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
849			9 9		PETROVAC	Dvorište ODRŽAJ,POKLON		236	0.00
849		1	9 9		PETROVAC	Porodična stambena zgrada ODRŽAJ,POKLON		129	0.00
849		2	9 9		PETROVAC	Pomoćna zgrada ODRŽAJ,POKLON		10	0.00
849		3	9 9		PETROVAC	Garaža ODRŽAJ,POKLON		29	0.00
Ukupno								404	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1111981250087	GREGOVIĆ MILAN FILIP PETROVAC BB PETROVAC Petrovac na Moru	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
849		1	Porodična stambena zgrada ODRŽAJ,POKLON	967	P1 129	Svojina GREGOVIĆ MILAN FILIP 1111981250087 PETROVAC BB PETROVAC Petrovac
849		1	Stambeni prostor ODRŽAJ,POKLON 0	1	P 154	Svojina GREGOVIĆ MILAN FILIP 1111981250087 PETROVAC BB PETROVAC Petrovac
849		1	Stambeni prostor ODRŽAJ,POKLON 0	2	P1 154	Svojina GREGOVIĆ MILAN FILIP 1111981250087 PETROVAC BB PETROVAC Petrovac
849		2	Pomoćna zgrada ODRŽAJ,POKLON	967	P 10	Svojina GREGOVIĆ MILAN FILIP 1111981250087 PETROVAC BB PETROVAC Petrovac
849		3	Garaža ODRŽAJ,POKLON	977	P 29	Svojina GREGOVIĆ MILAN FILIP 1111981250087 PETROVAC BB PETROVAC Petrovac

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava



Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
849				2	Dvorište	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.
849	1	1		2	Stambeni prostor	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.
849	1	2		2	Stambeni prostor	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.
849	1			2	Porodična stambena zgrada	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.
849	2			2	Pomoćna zgrada	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.
849	3			2	Garaža	25/06/2010 0:0	Doživotno plodouživanje U KORIST GREGOVIĆ DUŠANKE.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica: 7

SONJA TOMAŠEVIĆ






# KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4  
674  
000  
6  
578  
400

4  
674  
000  
6  
578  
500



4  
673  
900  
6  
578  
400

4  
673  
900  
6  
578  
500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice:

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_



Socijalistička Republika Crna Gora

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

Grupa za urbanizam, građevinarstvo  
i komunalno - stambene poslove

Broj: 14-9/192-57  
Budva, 9. avgusta 1967. godine

Grupa za urbanizam, građevinarstvo i komunalno stambene poslove SO Budva, kao organ uprave nadležan za poslove građevinarstva, a po zahtjevu Gregović F. Milana, iz Petrovca na Moru, a na osnovu čl. 12. Odluke o izgradnji objekata građana i građanskih pravnih lica ("Službeni list SRG - opštinski propisi", br. 31/65), izdaje

R J E Š E N J E

### O ODOBRENJU IZGRADNJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA

1. ODOBRAVA SE GREGOVIĆ F. MILANU, sudniku iz Petrovca na Moru, da može same preko ovlaštenog izvođača na građevinskoj parceli označenoj u katastru kao čest. zem. 664/1, 636/2 SO Petrovac izgraditi porodičnu stambenu zgradu po odobrenju i revizor sam glavnim projektom.

Investitor je dužan da predviđene spoljne stepenišne izgrade nantar objekta, kako je to revizoranim projektom predviđeno kao i sve trokrilne presere zameni dvokrilnim vratima.

3. Izvođač radova je dužan dana najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova prijaviti nadležnom organu za građevinarstvo početak radova kao i izvođača radova.

4. Izvođač radova ne može otpočeti sa izvođenjem objekta dok mu organ uprave ne postavi objekat prema regulacionoj liniji.

5. Investitor je dužan da 8 dana prije završetka radova od strane izvođača sastrži tehnički pregled i prijem izvođenog objekta u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu.

6. Ove odobrenje prestaje da važi posle godinu dana od dana izdavanja ako se sa radovima na objektu ne započne gradnja.

### O b r a s l o k e n j e

Podnosilas zahtjeva tražio je da mu se odobri da na građevinskoj parceli a po projektima navedenim u dispozitivu odobri izgradnja porodične stambene zgrade u Budvi. Uz molbu podneo je i dokumentaciju iz čl. 10. pam. Odluke.

Odlukom o izdavanju i dispozitivu Odluke o određivanju urbanističkih zona u priobalnom pojasa opštine Budva ("Službeni list SRG - opštinski propisi", br. 31/65), skomata je sastrana izdava. i odobrenja za izgradnja u području gdje se ovaj objekt nalazi.

Organ uprave nadležan za poslove urbanizma izvršio je urbanističku kontrolu i utvrdio je da su ispunjeni urbanistički uslovi koji su rešenjem 8 lokaciji određeni.

Pažnje su ispunjeni uslovi iz čl. 10. 11. i 12. Odluke o



... predložiti objekata građana i građanskih pravnih lica to je do  
... rešenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rešenja investitor i druge zainteresovane  
osoba koje su u potpunosti sudelovale u svojstvu stranke mogu  
... žalbu Republičkom sekretarijatu za privreda SRCS u Bi-  
...

... žalba se taksiira sa MD 1,00 u slučaju taksiiranja nastan  
... predaje na ovise organu.  
Taksa po Tar. br. 1. i 50. st. 2. u iznosu od MD 30,50  
... ip i na selbi penitencijama.

- 1 X investitoru
- 1 X gradj. inspekciji
- 1 X odeljenju na urbanizaciju
- 1 X Arhiv. SC-a Baiva



... K 2 2 A 2,  
... Lijević  
*[Handwritten signature]*

Socijalistička Republika Crna Gora  
SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA  
Odjeljenje za privredu i inspekcijske  
poslove  
Broj: 35-UP/1-413/2  
Budva, 13. X 1975. godine

Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove  
Skupštine opštine Budva, po zahtjevu GREGOVIĆ MISA, iz Petrovca  
na osnovu člana 16 Odluke o izgradnji objekata građana i građ-  
ansko-pravnih lica /"Sl.list SRCG", opštinski propisi broj 27/74/  
izdaje sljedeće

### R I J E Š E N J E

1. ODOBRAVA SE GREGOVIĆ MIŠU, i GREGOVIĆ MARICI,  
iz Petrovca, izgradnja garaže po projektima za građevinske rad-  
ove, elektriку, vodovod i kanalizaciju bruto razvijene površine  
od 31,49 m<sup>2</sup> na građevinskoj parceli označenoj u katastru kao  
čes.zem. 604/1 K.O. Petrovac. Izgradnja garaže može se vršiti samo  
preko ovlašćenog izvodjača.
2. Investitor je dužan da najmanje 8. dana prije  
početka izvodjenja radova, prijavi nadležnom organu za poslove građ-  
evinarstva početak radova kao i izvodjača radova.
3. Investitor i izvodjač radova ne mogu otpočeti  
sa izvodjenjem radova na građevinskom objektu, dok nadležan organ  
uprave ne postavi objekat prema regulacionoj liniji.
4. Investitor je dužan da najviše 8. dana poslije  
završetka radova od strane izvodjača radova zatraži tehnički pregled  
i prijem izvedenih radova u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu  
objekata.
5. Ovo rješenje prestaje da važi poslije godinu  
dana od dana izdavanja ako se sa radovima na objektu ne započne  
u navedenom roku.

### O b r a z l o ž e n j e

GREGOVIĆ MIŠO i MARICA su podnijeli zahtjev da im  
se odobri izgradnja garaže po projektima za građevinske radove,  
elektriку, vodovod i kanalizaciju, bruto razvijene površine od  
31,49 m<sup>2</sup>, na građevinskoj parceli označenoj u katastru kao čes.  
zem. 604/1 K.O. Petrovac.

Podnosilac zahtjeva je priložio svu potrebnu  
dokumentaciju i to:

- Zahtjev taksiran sa 20,00 dinara.
- Dokaz da je valnik predmetnog zemljišta-zemlji-  
šno knjižni izvadak opštinskog suda u Kotoru broj Nar.2547/66.  
Glavni projekat objeren od strane urbanističke  
službe SO Budva.
- Saglasnost distributivnog pogona Kotor broj 186  
od 25. 06. 1975. godine, da izgradnja objekata ne ugrožava postojeću  
elektro-mrežu i da projektovani objekat može dobiti priključak na  
postojeću elektor-mrežu.



- Uvjerenje Komunalno stambenog preduzeća broj 01- 130/2 od 11. 04. 1975. godine, da izgradnja objekta ne ugrožava postojeću vodovodnu mrežu i da projektovani objekat može dobiti priključak na postojeću vodovodnu mrežu.

- Ugovor broj 03-741 od 8. 10. 1975. godine zaključen sa Zavodom za izgradnju i uređenje Opštine Budva, u cilju regulisanja učešća Investitora u troškovima uređivanja građevinskog zemljišta u iznosu od 2.834,10 dinara.

- Ovjereni odrezak banke o uplati komunalija u iznosu od 2.834,10 dinara., od 6. 10. 1975. godine.

- Ovjereni odrezak banke o uplati 2% od predračunske vrednosti objekta za izgradnju vojnih skloništa u iznosu od 394,20 dinara.

Na osnovu napred priloženih dokaza kao i ispunjenju drugih propisanih uslova, utvrđeno je da imenovani ispunjava uslove u smislu člana 17. 18. 19 i 20 Odluke o izgradnji objekata građana i građanko-pravnih lica /"Sl.list SRCG", opštinski propisi broj 27/74/ te je na osnovu napred izloženog odlučeno kao u dispozitivu.

Taksa po tarifnom broju 32 ZAT-a u iznosu od 20,00 dinara, naplaćena je i na zahtjevu propisno poništena.

Nezadovoljna stranka ovim riješenjem može izjaviti žalbu Republičkom sekretarijatu za privredu Titograd, u roku od 15. dana od dana prijema riješenja. Žalba se taksira sa 10,00 dinara u administrativnim taksenim markama, a predaje se ovom organu.

DOSTAVLJENO:

- lx. Imenovanim
- lx. Gradj.inspekciji
- lx. Sl.društvenih prihoda
- lx. Arhivi

NAČELNIK,

Blagoje Brajović





20/F

Socijalistička Republika Crna Gora  
SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i kom.-stambene poslove

Broj: ~~24~~ 51-Up/I-62  
Budva, 31.01. 1973 god.

Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove Skupštine opštine budva, kao organu uprave nadležan za poslove gradjevinarstva, na predlog komisije za tehnički pregled izvedenih gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova i instalacija vodovoda, kanalizacije i elektrike, osnovane rješenjem ovog Odjeljenja pod brojem: 3805/2 od 24.11. 1970 godine, na osnovu člana 20. Odluke o izgradnji objekata građana i građanskih pravnih lica /Sl. list SCRC-opštinski propisi, broj 31/65/, donosi sledeće

R I J E Š E N J E

O DOZVOLI ZA UPOTREBU GRADJEVINSKOG OBJEKTA

**ODOBRAVA SE GREGOVIĆ P. MILANU IZ PETROVCA UPOTREBA POROĐIČNE STAMBENE ZGRADE SAGRAĐJENE NA ČES. ZEM. 604/4 K.O. PETROVAC.**

O b r a z l o ž e n j e

Kako je Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove SO Budva, svojim rješenjem obrazovale komisiju za tehnički pregled objekta opisanog u dispozitivu, te nakon završenog pregleda podnijela izvještaj ovom organu; odlučeno je na temelju člana 28 Zakona o izgradnji investicionih objekata i člana 20. Odluke o izgradnji objekata građana i građanskih pravnih lica, kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Republičkom sekretarijatu za privredu SRCG u Titogradu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 6.- dinara u administrativnim taksenim markama, a predaje se ovom organu.

Taksa po tar. broju 34. Odluke o opštinskim administrativnim u iznosu od 101,00 dinara naplaćena je i na zahtjevu poništena.

Rješenje dostaviti:

- 1 x Imenovanom
- 1 x Upravi prihoda
- 1 x Arhivi SO-e



НАЧЕЛНИК,  
Mirijs Jozović

*[Handwritten signature]*



Opštinsko odjeljenje za urbanizam,  
komunalno-stambene poslove i katastar

Broj: 06-u-7/781

Budva, 6.11.1986.godine

Opštinsko odjeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i katastar, rješavajući po zahtjevu Gregović Milana iz Petrovca, na osnovu člana 14. Udluke o izgradnji i rekonstrukciji objekata građana, i građanskih pravnih lica ("Službeni list SRCG"-opštinski propisi, broj 20/84, 30/84 i 12/86), donosi

R J E Š E N J E

1. Odobrava se Gregović Milanu iz Petrovca, rekonstrukcija-dogradnja porodične stambene zgrade u Petrovcu po projektima za građevinske radove, elektriku, vod vod i kanalizaciju, broj 235/86 izgrađenoj na građevničkoj parceli označenoj u novom katastru kao parcela 849 KO Petrova, veličine gabarita u osnovi 31,81 m<sup>2</sup>. Spratnost objekta je P+1.

2. Rekonstrukcija-dogradnja objekta vršiti samo preko ovlaštenog izvodjača.

3. Investitor je dužan da, najmanje osam dana, prije početka izvođenja radova prijavi nadležnom opštinskom organu za poslove građevinarstva početak radova, kao i izvodjača radova.

4. Investitor i izvodjač radova ne mogu otpočeti sa izvođenjem radova na građevničkom objektu, dok nadležna opštinski organ uprave ne postavi objekat prema regulacionoj liniji.

5. Investitor je dužan da najviše osam dana, poslije završetka radova zatraži tehnički pregled i prijem izvedenih radova, u cilju izdavanja odobrenja za upotrebu objekta.

6. Ovo rešenje prestaje da važi poslije godinu dana od dana izdavanja, ako se u tom periodu ne izgrade temelji objekta.

O b r a z l o ž e n j e

Gregović Milan je podnio zahtjev da mu se odobri, dogradnja porodične stambene zgrade na čest. zemlje navedenoj u dispozitivu.

Podnosilac zahtjeva je priložio svu potrebnu dokumentaciju i to:

- urbanističko tehničke uslove za dogradnju:

- rešenje o lokaciji br. 06-u-5/243 od 29.10.1986.god.

- izvod iz Detaljnog urbanističkog plana Petrovca, koji se dozvoljava na navedenoj parceli izgradnja porodične stambene zgrade u osnovi 85 m<sup>2</sup> i dogradnja uz objekat gabarita u osnovi 35 m<sup>2</sup>

*Mica Blauel*



- izvod iz zemljišnih knjiga Opštinskog suda Kotor, da je imenovani vlasnik zemljišta na kojem će se objekat graditi, br. nar. 2547/66 od 14.10.1966. godine i rješenje Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i utvrđivanju stvarnih prava na nepokretnosti br. 063-119/2 od 29.07.1986. kojim je utvrđeno da je imenovani nosilac prava korišćenja na nepokretnosti označenoj kao parcela 849 KO Petrovac i objekta 1, 2, i 3 na istoj.

- Ovjerani odrezak uplatnice banke ili pošte o uplati doprinosa za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta kao i ugovor zaključen sa SIZ-om za izgradnju i komunalno stambene poslove, o tom doprinosu, br. 06-1171/2 od 12.09.1986. godine.

- potvrda Opštinske uprave društvenih prihoda, broj 10-3233 od 11.09.1986. godine o regulisanim obavezama prema Fondu za izgradnju, uvjerenje i održavanje skloništa opštine Budva i uvjerenje broj 10-1911 od 1.09.1986. godine o izmirenim obavezama.

- rešenje broja 14-9152 od 9. avgusta 1967. na osnovu kojeg je izgrađen objekat, gabarita u osnovi 85 m<sup>2</sup>,

Na osnovu naprije izloženog, a pošto su ispunjeni uslovi iz člana 20. i 21. Odluke o izgradnji i rekonstrukciji objekata građana i građanskih pravnih lica (Službeni list SRCG- opštinski propisi, broj 20/84, 30/84 i 12/86), odlučeno je kao u dispozitivu.

Taksa po tarifnom broju 26. Odluke o opštinskim administrativnim taksama, u iznosu od 1.290.- dinara, uplaćena je na žiro račun br. 20710-840-3198 - Opštinska administrativna taksa.

Stranka nezadovoljna ovim rješenjem može izjaviti žalbu Republičkom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove- Titograd, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 30.- dinara u administrativnim taksenim merkama, a predaje se preko ovog odjeljenja.


DOŠTAVLJENO:

- Imenovanom
- Gradj.inspekciji
- SIZ stanovanja
- OUDF
- Arhivi

GRADJIVAC

VISI REPREZENT

Djina Slevinić



NAČELNIK

Irena Polović




Primo

16. 11. 86.







**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**04 Mreža saobraćajnica i vodotokova sa analitičko -  
geodetskim elementima za obilježavanje i regulacionim i  
nivelacionim rješenjima**

R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
arch. Maja Tišma, dipl.inž.



Budva, 04.04.2022. god.

# LEGENDA



GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

## SAOBRAĆAJNE POVRŠINE



POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE



SAOBRAĆAJNE POVRŠINE PREDVIĐENE ZA REKONSTRUKCIJU



PLANIRANE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

P

PARKING

Pbus

PARKING ZA TURISTIČKE AUTOBUSE

TAXI

TAXI STANICA

AS

AUTOBUSKO STAJALIŠTE

V

VIDIKOVAC




VODOTOK



TRASA ZACEVLJENOG VODOTOKA







**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**05 Detaljna namjena površina sa podjelom na blokove**

R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arh. Maja Tišma, dipl.inž.



Budva, 04.04.2022. god.

# LEGENDA

 GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

 GRANICA BLOKA

**B1 - B12** OZNAKA BLOKA

 NOVA MEDJNA LINIJA

 POSTOJEĆA MEDJNA LINIJA


 **STANOVANJE**

- ① MEŠOVITO STANOVANJE (STANOVANJE SA KOMERCIJALNIM I POSLOVNIM SADRŽAJIMA)
- ② REZIDENCIJALNO STANOVANJE

 LOKACIJA ZA IZGRADNJU POD POSEBNIM USLOVIMA U OKVIRU PARCELA MASLINJAKA

 **KOMERCIJALNI OBJEKTI I USLUGE**

- ① UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
- ② TURISTIČKI OBJEKTI

 **JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE**

- ① OBRAZOVANJE
- ② SOCIJALNA ZAŠTITA
- ③ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
- ④ DRŽAVNI ORGANI I UPRAVA
- ⑤ SPORT I REKREACIJA
- ⑥ KULTURA


 **POSEBNI OBJEKTI (verski objekti)**


 **KOMUNALNI OBJEKTI**


- ① GROBLJE
- ② VODOSNABDEVANJE

 **SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE**

- ① AUTOBUSKA STANICA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA
- ② GARAŽA

 KOLSKE ULICE

 KOLSKO-PEŠAČKE ULICE

 PEŠAČKE ULICE

**P** PARKING

**P-bus** PARKING ZA TURISTIČKE AUTOBUSE

**TAXI** TAKSI STANICA

**AS** AUTOBUSKO STAJALIŠTE

**V** VIDIKOVAC

**ZELENE POVRŠINE**

 MASLINJACI

 PARK ŠUMA

 SKVER

 ZASTITNO ZELENILLO


 ŠUMA

 OBALA

 VODOTOK

 TRASA ZACEVLJENOG VODOTOKA





**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**06 Plan parcelacije**

R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arh. Maja Tišma, dipl.inž.



Budva, 04.04.2022. god.

# LEGENDA

## GRANICE

 GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

 GRANICA BLOKA

## PARCELACIJA

 NOVA MEDJNA LINIJA


 POSTOJEĆA MEDJNA LINIJA

**1** BROJ URBANISTIČKE PARCELE

## SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

**①** AUTOBUSKA STANICA

**②** GARAŽA

 KOLSKE ULICE  
KOLSKO-PEŠAČKE ULICE  
PEŠAČKE ULICE

**P** PARKING

**P-bus** PARKING ZA TURISTIČKE AUTOBUSE

**TAXI** TAKSI STANICA


**AS** AUTOBUSKO STAJALIŠTE

**V** VIDIKOVAC

 VODOTOK

 TRASA ZACEVLJENOG VODOTOKA





**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**07 UTU za izgradnju objekata i uređenje prostora**

R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arh. Maja Tišma, dipl.inž.




Budva, 04.04.2022. god.

# LEGENDA

## GRANICE

 GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

 GRANICA BLOKA

B1 - B12 OZNAKA BLOKA

## URBANISTIČKE PARCELE

 NOVA MEDJNA LINIJA

 POSTOJEĆA MEDJNA LINIJA

1 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

R1 BROJ URBANISTIČKE PARCELE U MASLINJACIMA

 GRADJEVINSKA LINIJA

 POSTOJEĆA GRADJEVINSKA LINIJA


GL=RL

 GRADJEVINSKA LINIJA=REGULACIONA LINIJA

## STANOVANJE

① MEŠOVITO STANOVANJE (STANOVANJE SA KOMERCIJALNIM I POSLOVNIM SADRŽAJIMA)

② REZIDENCIJALNO STANOVANJE

 LOKACIJA ZA IZGRADNJU POD POSEBNIM USLOVIMA U OKVIRU PARCELA MASLINJAKA

## KOMERCIJALNI OBJEKTI I USLUGE

① UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

② TURISTIČKI OBJEKTI

## JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

① OBRAZOVANJE

② SOCIJALNA ZAŠTITA

③ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

④ DRŽAVNI ORGANI I UPRAVA

⑤ SPORT I REKREACIJA

⑥ KULTURA

 POSEBNI OBJEKTI (vjerski objekti)

 KOMUNALNI OBJEKTI

① GROBLJE

② VODOSNABDEVANJE

 SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

① AUTOBUSKA STANICA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

② GARAŽA

 KOLSKE ULICE

 KOLSKO-PJEŠAČKE ULICE

 PJEŠAČKE ULICE

P PARKING

P-bus PARKING ZA TURISTIČKE AUTOBUSE

TAXI TAKSI STANICA

AS AUTOBUSKO STAJALIŠTE

V VIDIKOVAC

## ZELENE POVRŠINE

 MASLINJACI

 PARK ŠUMA

 SKVER

 ZAŠTITNO ZELENILLO

 ŠUMA

 OBALA

 VODOTOK

 TRASA ZACEVLJENOG VODOTOKA





**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)








**08.1 Mreža i objekti komunalne infrastrukture - hidrotehnika**  
R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
arh. Maja Tišma, dipl.inž.




Budva, 04.04.2022. god.

# LEGENDA

-  GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
  
-  POSTOJECA VODOVODNA MREZA
-  PLANIRANI REGIONALNI VODOVOD SA ZAŠTITNIM POJASEM
-  NOVOPLANIRANA VODOVODNA MREZA
-  PROTIVPOZARNI HIDRANT
-  REZERVOAR ZA VODU
-  POSTOJECA KANALIZACIJA
-  CRPNA STANICA
-  NOVOPLANIRANA KANALIZACIJA







**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**08.2 Mreža i objekti komunalne infrastrukture - elektroenergetika**

R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arch. Maja Tišma, dipl.inž.



Budva, 04.04.2022. god.









# LEGENDA

	GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
	POSTOJEĆI DALEKOVOD 10kV
	POSTOJEĆI KABLOVSKI VOD 10kV
	POSTOJEĆA NISKONAPONSKA MREZA
	POSTOJEĆA TRAFOSTANICA 10/0.4kV
	POSTOJEĆ PAVODNI PRIMAR
	POSTOJEĆA TRAFOSTANICA ZA IZMESTANJE
	POSTOJEĆA TRAFOSTANICA ZA ZAMENU SA MBTS 630kVA
	MESTO SECENJA POSTOJEĆEG KABLA 10kV U CILJU UVODJENJA U NOVU T.S.
	PLANIRANI KABL 35kV
	PLANIRANI KABL 10kV
	PLANIRANA T.S.
	PLANIRANI R.O.
	PLANIRANA MREZA 0.4 kV
	PLANIRANA JAVNA RASVETA






# LEGENDA

-  GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
-  POSTOJECA TT CENTRALA
-  POSTOJECA KABLOVSKA TT KANALIZACIJA
-  POSTOJEĆI KABLOVI POLOZENI U ROVU
-  KABLOVSKI RAZDELNIK
-  SPOLJASNI IZVOD
-  UNUTRASNJI IZVOD
-  NOVOPROJEKTOVANA TT KANALIZACIJA
-  PROSIRENJE POSTOJEĆE TT KANALIZACIJE
-  TRASA NOVOG PODZEMNOG TT KABLA
-  IZVODNI TT STUBIC (u ormanu)
-  SPOLJASNI TT IZVOD
-  UNUTRASNJI TT IZVOD





**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**  
 (Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)  
**10 Plan zelenila**  
 R 1:1000

Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arh. Maja Tišma, dipl.inž.



Budva, 04.04.2022. god.



# LEGENDA


## GRANICE

 GRANICA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

 GRANICA BLOKA


**B1 - B12** OZNAKA BLOKA

## URBANISTIČKE PARCELE

 NOVA MEDJNA LINIJA

 POSTOJEĆA MEDJNA LINIJA


 ZELENILO UZ STANOVANJE


 ZELENILO UZ MEŠOVITO STANOVANJE  
(sa komercijalnim i poslovnim sadržajima)


 ZELENILO UZ REZIDENCIJALNO STANOVANJE


 ZELENILO UZ LOKACIJE ZA IZGRADNJU POD POSEBNIM USLOVIMA  
U OKVIRU PARCELA MASLINJAKA

 ZELENILO UZ KOMERCIJALNE OBJEKTE  
I USLUGE

 ZELENILO UZ JAVNE OBJEKTE

 ZELENILO UZ POSEBNE OBJEKTE

 ZELENILO UZ KOMUNALNE OBJEKTE

 MASLINJACI

 PARK ŠUMA

 SKVER

 ZAŠTITNO ZELENILO

 ŠUMA

 DRVORED



BLOK BR. 9												
Urbanistička parcela		POSTOJEĆE STANJE					PLANIRANO STANJE					
BROJ urbanističke parcele	POVRŠINA urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )	POVRŠINA pod objektima BGP (m <sup>2</sup> )	INDEKS ZAUZETOSTI (%) BGP / površina urb. parcele	UKUPNA POVRŠINA svih etaža objekata BRGP (m <sup>2</sup> )	INDEKS IZGRAĐENOSTI BRGP / površina urb. parcele	SPRATNOST	Maksimalna POVRŠINA. pod objektima BGP (m <sup>2</sup> )	INDEKS ZAUZETOSTI (%) BGP / površina urb. parcele	UKUPNA POVRŠINA svih etaža objekata BRGP (m <sup>2</sup> )	INDEKS IZGRAĐENOSTI BRGP / površina urb. parcele	Dozvoljeni BROJ ETAŽA (spratnost)	NAMENA
6	356	169	47	298	0.84	S+P	169	47	356	1.00	3	stanovanje

**IZVOD IZ DUP-a "PETROVAC ŠIRA ZONA"**

(Službeni list CG - opštinski propisi br. 24/08)

**Tekstualni dio - tabela sa urbanističkim parametrima**



Samostalna savjetnica I za urbanizam  
 arh. Maja Tišma, dipl.inž.

Budva, 04.04.2022. god.